



SA EXAM PAPERS

YOUR LEADING PAST YEAR EXAM PAPER
PORTAL

Visit SA Exam Papers

www.saexampapers.co.za



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

GIREIDI YA

10

TSHIVENQI A LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI A VHURARU (P3)

LUHUHI /¹HAFAMUHWE 2018

MEMORANDAMU

MARAGA

Memorandamu uyu u na masia³ari a 11.

MAFHUNGO THANGELI O LIVHISWAHO KHA MU¹OLI/MUMAKI

Musi vha tshi ³ola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiꞑwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musi vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya zwo bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho ¹ekedzwaho.
- U dzhiela nzhele u ꞑwala hu re na ndivho, vha ³anganedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhis³ara, tshitaila na thouni - nga maan»a ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupele³o na zwiꞑa zwa u vhala.
- Zwivhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambeke.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambeke.
- Kufha³elwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufha³elwe kwa dziphara.
- Ku³ha³huvhelwe kwa ³hoho sa zwo ³aniwaho nga zwi re ngomu/zwo faredzwaho: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa mihumbulo na magumo.

MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KU¹OLELWE

KHETHEKANYO YA A: MAANEA

Kha vha sedze **KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u ¹ola/Maka Maanea** i wanalaho kha masia³ari a 9-10.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U ¹OLA /MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI	30
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	15
TSHIVHUMBEO	5
¹ HANGANYELO	50

1. Kha vha vhale maanea o³he vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.
3. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEO.

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI

Kha vha sedze **KHETHEKANYO YA B: Rubriki ya u ¹ola/Maka Zwibveledzwa zwa Vhudavhidzani** i re kha sia³ari ¹a 11.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U ¹OLA /MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	10
¹ HANGANYELO	25

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tsho³he vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

KHA VHA PFESESE:

- Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa zwo livhiswa kha maitele a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhielwa n³ha musi hu tshi ³olwa tshivhumbeo.
- Kha vha ¹ee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musi hu tshi ;walwa tshibveledzwa tshi;we na tshi;we.

KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)

- Mbuno dzo ¹zewaho fhasi ha ³hoho i₂we na i₂we kha iyi adendamu dzi thuse **fhedzi** sa tsumban»ila/gaidi kha vhamaki/vha³oli.
- Hu tea u ¹zewa tshikhala/thendelo ya u dzhiela n³ha n»ila ine mulingiwa a ³ha³huvhisa zwone/ngayo ³hoho, naho zwi tshi nga vha zwo fhambani na izwo zwo ¹zewaho kha idzo mbuno kana na mihumbulo/kuvhonele kwa vhone mu³oli/mumaki.

1.1 Ndo ro shaya tsha khanani.

- Aya ndi maanea ane mu₂wali a anetshela tshi³ori kana zwiitei zwo fhiraho kana fikishini.
- Kha maanea haya, mu₂wali a nga shumisa thevhekano kana puloto ya tshi³ori tshi tendiseaho.
- Mu₂wali u tea u shumisa pharagirafu ya marangaphan»a i kungaho.
- Mafhungo a hone a ₂wali nga tshifhinga tsho fhelaho, fhedzi vha₂wali vhanzhi vha shumisa tshifhinga tsha zwino u »isa v_hupfiwa ha tsini, na u bveledza ndivhanyo.
- Magumo a nga vha a fushaho kana a kanganyisaho, a dovha a »isa n»a»o, fhedzi a songo vhuya a humbulelea.
- Mu₂wali a nga shumisa maambaambiwa arali a tshi ³o»a uri v_hathu vha ³avhanye u p_fesesa kana u maan»afhadza muanewa, kana a shumisa maambaambelwa arali a tshi ³o»a uri muvhali a v_he kule na muambi.
- Mu₂wali a nga shumisa zwipi»a zwa ³haluso ho teaho, fhedzi mihumbulo yawe i tea u farana kana u kwakwana, nahone maipfi o³he a si na ndivho a a khwathelwa.

[50]

1.2 Arali ndi mutumbuli, dwadzetshifu ¹a HIV/AIDS ndo vha ndi tshi po ¹i kunda hani?

- Mu₂wali a nga buletshedza tshumoitwa na ma³ele³ele nga v_hupalo.
- Maanea aya a ³o»a luambo lwo kunaho, lu sa kon»i.
- Mu₂wali u tea u nanga maipfi nga v_huronwane u itela u swikelela kha zwine zwa khou ³o»ea.
- Mu₂wali u ³alusa muthu kana tshi₂we tshithu u itela uri muvhali a v_he na tshenzhemo ya ³hoho muhumbuloni.
- Mu₂wali u tea u v_humba zwifanyiso nga maipfi.
- Mu₂wali u tea u ³alusa a tshi khou fha³a zwifanyiso zwa u v_hona, mu_vumo, u p_fa, u th_etsh_elesa na u kwama.
- Mu₂wali u fanela u shumisa figura dza muambo.

[50]

1.3 **Ndi vhuṑifhinduleli ha mubebi u langa vhana vhavho kha kushumisele kwa zwa vhudavhidzani ha muyani. ¹a³ani.**

- Muḡwali u ³a³a o ima na, kana a tshi hanedza ^ḡikumedzwa.
- Muḡwali u ḡwala a tshi tikedza vhuimo na kuvhonele kwawe hune u »itsireledza hawe a hu shanduki, nahone zwi tea u imelelwa zwavhu»i nga n»ila ya u dzhia sia.
- Muḡwali a nga imelela ^ḡikumedzwa ^ḡo ^ḡewaho kana a ^ḡi hanedza.
- Muḡwali u fanela u shumisa luambo lu nyanyulaho.
- Muḡwali u tikedza vhukuma fhungo ^ḡine a khou ³oṑa ^ḡi tshi tendiwa.
- Muḡwali u sumbedza vkhukwi^ḡe ha fhungo ^ḡine a khou ^ḡi imelela.
- Magumo a tea u sumba sia ^ḡe muḡwali a imela ^ḡone na tshiitisi.

[50]

1.4 **Muthu na mupo zwi a ³oṑana, zwa ṑi dovha zwa swimana.**

- Afha muḡwali u ³a³a u lingana nga ha mihumbulo mivhili yo ^ḡekedzwaho.
- Muḡwali u ḡwala a tshi tenda na u hanedza tshithu.
- Muḡwali u ḡwala a tshi sedzulusa masia o³he a u ³a³isana.
- Muḡwali u ḡwala a sa dzhii sia, fhedzi a nga sumbedza vhu»ipfi hawe.
- Muḡwali a nga shumisa luambo lu nyanyulaho, fhedzi u ³a³a havhu»i ndi hu re na mbuno dzo dziaho.
- Muḡwali u fanela u sumbedza magumo a siaho muvhali a tshi »ivha zwine a imela zwone.

[50]

1.5 **Nga dzone ³honi, ha mbo vha u ya makhokha.**

- Muḡwali u vhuisa mihumbulo nga zwo bvelelaho murahu.
- Muḡwali u ^ḡekedza mahumbulwa na mihumbulo nga ha ³hoho, hu si na u ³a³a kana u imelela tshithu lini.
- Muḡwali u vhekanya mihumbulo nga nṑila ine ya kunga kana u ³u³ula dzangalelo ^ḡa muvhali.
- Muḡwali u tea u vhekanya mafhungo nga nṑila i pfalaho.
- Muḡwali u ^ḡekedza kuvhonele, mihumbulo, ³halukanyo na vhu»ipfi hawe nga ha ³hoho ine a khou ḡwala ngayo; zwiḡulu ine a pfa e na vkhukwamani nayo.
- Muḡwali u fanela u shumisa mihumbulo ine ya mu kwama hu si na u dzhia sia, i ³o»aho vhuronwane kha tshivhumbeo.
- Muḡwali ha tei u ^ḡea magumo a re khagala.
- Muḡwali a nga »i bveledza maanea a vhu³ali, kana a u

[50]

1.6 **Ndi ¼one shango ¼ine nda swela u ¼i vhea lwayo.**

- Mu¼wali a nga buletshedza tshumoitwa na ma^¾ele^¾ele nga vhuþalo.
- Maanea aya a ^¾o»a luambo lwo kunaho, lu sa kon»i.
- Mu¼wali u tea u nanga maipfi nga vhuronwane u itela u swikelela kha zwine zwa khou ^¾o»ea.
- Mu¼wali u ^¾alusa muthu kana tshi¼we tshithu u itela uri muvhali a vhe na tshenzhemo ya ^¾hoho muhumbuloni.
- Mu¼wali u tea u vhumba zwifanyiso nga maipfi.
- Mu¼wali u tea u ^¾alusa a tshi khou fha^¾a zwifanyiso zwa u vhona, mubvumo, u pfa, u thetshelesa na u kwama.
- Mu¼wali u fanela u shumisa figara dza muambo.

[50]

1.7 1.7.1 **Tsenguluso ya zwifanyiso**

- Mu¼wali u tea u ¼wala hu na vhu^¾umekani vhu re khagala vhukati ha maanea na tshifanyiso tshe a nanga tshone.
- Mu¼wali u fanela u sumbedza u nyanyuwa hawe, u vhangulea ha zwipfi zwawe na kuvhonele kwawe.
- Mu¼wali u »isendeka kha tshifanyiso tshe a »inangela tshone.
- Mu¼wali u tea u »isikela ^¾hoho nga tshifanyiso tshe a nanga.
- Afha hu nga ¼a mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha tshifanyiso tshe a nanga.

[50]

1.7 1.7.2 **Tsenguluso ya zwifanyiso**

- Mu¼wali u tea u ¼wala hu na vhu^¾umekani vhu re khagala vhukati ha maanea na tshifanyiso tshe a nanga tshone.
- Mu¼wali u fanela u sumbedza u nyanyuwa hawe, u vhangulea ha zwipfi zwawe na kuvhonele kwawe.
- Mu¼wali u »isendeka kha tshifanyiso tshe a »inangela tshone.
- Mu¼wali u tea u »isikela ^¾hoho nga tshifanyiso tshe a nanga.
- Afha hu nga ¼a mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha tshifanyiso tshe a nanga.

[50]

¹HANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:

50

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI

MBUDZISO 2

2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA (INIFOMA A)

Tshivhumbeo:

- ¶iresi nthihi ya mu¿wali ine ya tevhelwa nga datumu.
- ¶iresi i tewa u ¿walwa nga vhu»alo.
- Zwiga zwa u vhala a zwi shumiswi mafheleloni a mitaladzi ya »iresi, theshano na magumo.
- Theshano: Tsumbo: Khonani yanga.
- Marangaphan»a kha ¼ee muvhali ludungela lwa mafhungo ane a »o a wana kha mutumbu.
- Mutumbu: Ndi hune ha wanala tshidziki tsha mafhungo.
- Hu shumiswa luambo lwo teaho, lu si na miswaswo.
- Nyonesano: Ndi hune mu¿wali a onesana na mu¿walelwa.
- Magumo: Mu¿wali u ¿wala dzina ¼awe fhedzi.

[25]

2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

Tshivhumbeo:

- Dzina na tshifani zwa mufu, »iresi, mi¿waha, ma»uvha a mabebo na a u lovha, fhethu he muthu a lovhela hone, tshivhangi tsha lufu, tshifhinga tsha u lwala na madzina a mashaka.
- Zwe zwa swikelelwa/zwa ndeme zwo swikelwaho: pfunzo/u »idzhenisa kha mishumo ya zwitshavha, nz.
- Nganeapfufhi nga ha mufu: u amba zwine mashaka na dzikhonani vha »o mu humbula ngazwo.
- U dzheniswa ha milaedza ya ndiliso/zwikho»o u bva kha mu¾a, nz.

[25]

2.3 RIVIYU

Tshivhumbeo:

- Marangaphan»a
 - Dzina ¼a bugu.
 - Mu¿wali na vhaga»isi
 - Lushaka lwa bugu
- Mutumbu- Manweledzo
 - Puloto
 - o Vhabvumbedzwa
 - o Fhethuvhupo
 - o Na zwi¿we zwi¾alusi zwa bugu
- Mihumbulo ya¾u nga ha bugu
- Themendelo
- Phendelo

[25]

2.4 INTHAVIYU

Tshivhumbeo:

- I vha vhukati ha vhathu vhavhili/tshigwada na muthu muthihi.
- Hu ³okonywa muinthavuwiwa nga mbudziso.
- Muḡwali u ^ḡea/u ḡwala madzina a vhaambi kha tshan»a tsha monde.
- U shumisa mutaladzi muswa u sumbedza muambi muswa. [25]

2.5 TSHIPITSHI

Tshivhumbeo:

- ¹hoho: Kha i vhe i kungaho.
- Theshano: Ndi hune muambi a resha vhathetshelesi.
- Mvulatswinga: Afha muvhali u ³alutshedza ³hoho ya mafhungo.
- Mutumbu: Muambi u ³asulula mbuno dzawe a dovha a dzi tikedza.
- Magumo/Phendelo: Ndi hune a fhedza mafhungo awe. [25]

2.6 MUVHIGO WA FOMA ·A

Tshivhumbeo:

- ¹hoho
- Marangaphan»a (siangane, ndivho na tshikoupu)
- Matshimbidzele (Nnyi?, Ngani?, Ngafhi?, Lini?, Mini? Hani?)
- Magumo/mawanwa
- Phendelo
- Themendelo
- Tsaino ya muvhigi
- Tshiimo tsha muvhigi
- Datumu. [25]

¹HANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 50
MARAGAGU¹E: 100

PFESANI :

- Tshifhinga tsho³he vha tshi ³ola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI ·A VHURARU).
- Maraga dza 0-50 dzo khethekanywa dza bva zwipi»a zwi³anu (5) zwi³hulwane zwa ³halusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshi³we na tshi³we tsha izwo zwipi»a zwa ³halusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipi»a zwi³hili: tshipi»a tsha n³ha na tsha fhasi, tshi³we na tshi³we tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a n³ha na a fhasi.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ¹OLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]

Khritheria		Zwa n ³ hesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (Zwo ³ waliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha ³ anganedzaho mafhungo na nyimele MARAGA 30	Maimo a n³ha	28-30 -Mihumbulo i gobolaho/ ³ okonyaho i sa vhambedzi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhu ³ ali, i ³ okonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tsho ³ he, hu tshi katelwa marangaphan»a, mutumbu na magumo/mupendelo	22-24 -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tsho ³ he na ³ hoho nahone zwa takadza -Hu na vhu ³ anzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tsho ³ he, hu tshi katelwa marangaphan»a, mutumbu na magumo/mupendelo	16-18 -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphan»a, mutumbu na magumo/mupendelo	10-12 -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha mu ³ e -Vhu ³ anzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho	4-6 -Phindulo yo polikaho tsho ³ he -Mihumbulo yo ³ angananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe
		M	25-27	19-21	13-15	7-9

NSC - Memorandum

	<p>-Ndi zwa n³hesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tsho³hetsho³he</p> <p>-Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhu³ali</p> <p>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tsho³he, hu tshi katelwa marangaphan»a, mutumbu na magumo/mupendelo</p>	<p>-Zwo lundwa tshidele</p> <p>-Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho</p> <p>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhupi, hu tshi katelwa marangaphan»a, mutumbu na magumo/mupendelo</p>	<p>-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhu³udze³udze hu³we vhu khakhisaho mu³o»o</p> <p>-Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea</p> <p>-Hu na hu³we u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphan»a, mutumbu na magumo/mupendelo</p>	<p>-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo</p> <p>-Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u »a»isa</p> <p>-U shaedza vhu³anzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho</p>	<p>-A hu na ndingedzo ya u fhindula</p> <p>»hoho/mbudziso</p> <p>-U polika tsho³he na u sa tsha tea lwa tsho³he</p> <p>-A zwi na sia nahone zwo vhilingana</p>
--	--	--	--	--	--

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ¹OLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phan»a)

LUAMBO, TSHITAILA & U DZUDZANYA		14-15	10-11	6-7	2-3	0
<p>Thouni, redzhis³ara na pivhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupele³o.</p> <p>MARAGA: 15</p>	Maimo a n ³ ha	<p>-Thouni, redzhis³ara, tshitaila na pivhaipfi zwo tea tsho³he tsho³he ndivho, vha ³anganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Lulambo ndi lwa vhu³ifhulufheli ha n³hesa, lu nyanyulaho tsho³he.</p> <p>-Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni</p> <p>-A hu na vhukhaki ha girama na mupele³o</p> <p>-Lwo lundwa nga tshikili tsha ma³hakheni³hakheni.</p>	<p>-Thouni, redzhis³ara, tshitaila pivhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha ³anganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Luambo lu a ³okonya, nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho.</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupele³o.</p> <p>-Lwo lundwa tshidele vhukuma .</p>	<p>-Thouni, redzhis³ara, tshitaila pivhaipfi zwo tea ndivho, vha ³anganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-U shumiswa ho teaho ha luambo u bveledza ³halutshedzo.</p> <p>-Thouni yo tea</p> <p>-U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.</p>	<p>-Thouni, redzhis³ara, tshitaila pivhaipfio zwo tea zwi³uku ndivho, vha ³anganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi</p> <p>-Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea</p> <p>-³ivhaipfi ndi yo shayedzaho vhukuma.</p>	<p>-Luambo a lu pfali</p> <p>-Thouni, redzhis³ara, tshitaila pivhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha ³anganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-U ho³efhala ha pivhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na kathihi/ zwa vho konpa vhukuma/tsho³he.</p>
	Maimo a fhasi	<p>12-13</p> <p>-Lulambo ndi lwa n³ha vhukuma</p> <p>-Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni.</p> <p>-A hu na vhukhaki ha girama na mupele³o.</p> <p>-Lwo lundwa nga tshikili tsha ma³hakheni.</p>	<p>8-9</p> <p>-Luambo lu a kunga na u nyanyula</p> <p>-Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho</p> <p>-Vhukhaki vhu³uku ha girama na mupele³o</p> <p>-Zwo lundwa tshidele vhukuma</p>	<p>4-5</p> <p>-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi pi vha na vhu³udze³udze</p> <p>-Hu³we u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.</p>	<p>0-1</p> <p>-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona</p> <p>-A hu na kana hu tou vha na zwi³uku³uku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitala.</p> <p>-³ivhaipfi yo ho³efhala lwa tsho³he.</p>	
<p>TSHIVHUMBEO</p> <p>Zwi³alusi zwa tshibveledzwa. Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitala.</p> <p>MARAGA: 5</p>		<p>5</p> <p>-Kubveledzele kwa ³hoho kwa n³hesa</p> <p>-Vhudodombedzi ha ma³hakheni³hakheni</p> <p>-Mafhungo/mitala, phara zwo fha³wa na u lundwa lwa n³hesa tsho³hetsho³he.</p>	<p>4</p> <p>- Kubveledzele kwa ³hoho kwo lunzhedzanaho</p> <p>-Vhudodombedzi ha ³hoho hu pfadzaho</p> <p>-Mafhungo/mitala, phara zwo vangwa lu pfadzaho.</p>	<p>3</p> <p>-Kubveledzele kwa ³hoho na vhudodombedzi zwo tea</p> <p>-Mafhungo/mitala, phara zwo fha³wa lu fushaho</p> <p>-Maanea o pi faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.</p>	<p>2</p> <p>-Dzi³we mbuno ndi dzi pfadzaho</p> <p>-Mafhungo/mitala na phara zwi pi vha na vhukhaki</p> <p>-Fhedzi maanea a tsha pi pfala naho hu na vhukhaki.</p>	<p>1</p> <p>-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho</p> <p>-Mafhungo/mitala na phara zwo pala vhukhaki</p> <p>-Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.</p>

MARAGANYANGAREDZI		40-50	30-39	20-29	10-19	0-9
--------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U ¹OLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]

Khritheria	Zwa n³hesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	13-15	10-12	7-9	4-6	0-3
Zwo ĵwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha ĵanganedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha ĵanganedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele	-Phindulo ndi ya ma ³ hakhe ³ hakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhu ³ ali, yo vhibvaho -N ³ ivho yo ĵan ³ avhuwaho tsho ³ he ya zwi ³ alusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ku ³ walele kwo tou fombe kha sia ĵone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo ĵan ³ avhudzwa lwa tsho ³ he, zwidodombedzwa zwo ³ he zwi tikedza ĵhoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	-Phindulo ndi yavhu ³ i vhukuma, i bvukululaho n ³ ivho yo dziaho ya zwi ³ alusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhu ³ ala/sia ĵone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo ĵan ³ avhudzwa lwa tsho ³ he, zwidodombedzwa zwo ³ he zwi tikedza ĵhoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhaki vhu ³ uku	-Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho n ³ ivho yo dziaho ya zwi ³ alusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhu ³ ala hone tsho ³ he lini - hu na u polika hu ³ we hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ĵi lunzhedzana -Zwi ³ we zwidodombedzwa zwi tikedza ĵhoho -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika hu ³ uku	-Phindulo ndi ya mutheo/ fhasi, i bvukululaho n ³ ivhonyana ya zwi ³ alusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika hu ³ we hu vhonealaho naho o fara vhu ³ ala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tsho ³ he lini -Zwidodombedzwa zwi ³ uku zwi tikedza ĵhoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo - ¹ hahelero/U shaedza ndi hu soliseaho	-Phindulo i sumbedza u shaya n ³ ivho ya zwi ³ alusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa - ¹ halutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwi ³ uku zwi tikedza ĵhoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
MARAGA 15					
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
Thouni, redzhis ³ ara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha ĵanganedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa mu ³ walo na mupele ³ o	-Thouni, redzhis ³ ara, tshitaila na ĵivhaipfi, ndi zwi teaho lwa ma ³ hakhe ³ hakheni ndivho, vha ĵanganedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fha ³ wa tshidele -A hu na vhukhaki	-Thouni, redzhis ³ ara, tshitaila na ĵivhaipfi, ndi zwi teaho tsho ³ he ndivho, vha ĵanganedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fha ³ wa zwavhu ³ i -Ĵivhaipfi ndi yavhu ³ i vhukuma	-Thouni, redzhis ³ ara, tshitaila na ĵivhaipfi, ndi zwi teaho tsho ³ he ndivho, vha ĵanganedzaho mafhungo na nyimele -Hu na hu ³ we vhukhaki ha girama -Ĵivhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhaki vhu re hone a vhu thithisi ĵhalutshedzo	-Thouni, redzhis ³ ara, tshitaila na ĵivhaipfi, ndi zwi teaho zwi ³ uku ndivho, vha ĵanganedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhaki ho vhalaho -Ĵivhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma - ¹ halutshedzo yo	-Thouni, redzhis ³ ara, tshitaila na ĵivhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha ĵanganedzaho mafhungo na nyimele -Zwo ĵala vhukhaki nahone zwo ĵanganana -Ĵivhaipfi a i tei ndivho na
MARAGA 10					

Vhu³e ha khan³iso ho vhaledzwa

NSC - Memorandum

		-Hunzhi a hu na vhukhaki		thithisea	khathihi - ¹ halutshedzo yo ho ³ efhala tsho ³ he
MARAGANYANGAREDZI	22-25	17-20	12-15	7-10	0-5